

JU Dom starih "Bijelo Polje

Broj: 01-142-4229/2025

Mjesto i datum: Bijelo Polje, 30.12.2025.godine

Na osnovu člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23,11/23), ovlašteno lice JU Dom starih "Bijelo Polje u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za sukcesivnu nabavku usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za Dnevni boravak Plav broj: 03-426/25- 3942 od 03.12.2025.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poništava se predmetni postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za sukcesivnu nabavku usluga za dostavljanje pripremljene hrane (catering) Dnevni boravak Plav, broj 03-426/25- 3942 od 03.12.2025.godine, iz razloga što je isključen ponudač koji je podnio ponudu:

1. GANIĆ ŠUČKO KOJU OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST – BRZA HRANA
"SVISS DONER" - PLAV

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	JU Dom starih "Bijelo Polje"
Sjedište	Bijelo Polje
Adresa	Medanovići bb
Broj i datum tenderske dokumentacije	03-426/25- 3942 od 03.12.2025.godine
Vrsta postupka	Otvoreni
Vrsta predmeta	Usluga
Šifra postupka	104755
Opis predmeta nabavke	Usluge za projekat dnevni centar Plav
CPV šifra	55523000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala preduzeća ili ustanove
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina

Procijenjena vrijednost javne nabavke
u cjelini / po partijama

Dnevni centar Plav 13.043,48 € bez
PDV-a

Razlozi za poništenje postupka

Pravni osnov za poništenje postupka:

JU Dom starih "Bijelo Polje" poništava postupak javne nabavke u skladu sa članom 140, stav 1, tačka 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23, 11/23)-isključen ponuđač koji je dostavio ponudu.

Činjenica po kojim se dokazuje ispunjenost uslova za poništenje postupka po navedenom osnovu:

1.GANIĆ ŠUČKO KOJU OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST – BRZA HRANA "SVISS DONER" – PLAV

Odredbom člana 111 stav 1 Zakona o javnim nabavkama je propisano da podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, zatim stavom 2 ovog člana je propisano da je podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke, te stavom 3 ovog člana propisano je da u slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač, dok je stavom 4 ovog člana propisano da se izjava privrednog subjekta sačinjava u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo. Odredbom člana 135a stav 1 istog zakona je propisano da nakon vrednovanja ponuda, komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, i to: 1) pribavljanjem javno dostupnih dokaza; 2) uvidom u dokaze kojima raspolaže, ako su relevantni u trenutku provjere; ili 3) pribavljanjem dokaza od nadležnih organa, organizacija ili drugih pravnih lica, a stavom 4 ovog člana propisano je da, ako naručilac ne može da obezbijedi dokaz u skladu sa stavom 1 ovog člana, zatražiće od ponuđača da, u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva, putem ESJN dostavi original ili kopiju traženog dokaza, osim dokaza u vezi posebnih osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, dok je odredbom člana 120 stav 17 tačka 3 pomenutog zakona propisano da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ne smije da se mijenja i/ili dopunjava izjava privrednog subjekta ponuđača.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom utvrdio uslove za učešće u postupku javne nabavke i osnove za isključenje iz postupka, a u tački 11 tenderske dokumentacije, dao Uputstvo za sačinjavanje ponude, kojim je u stavu 1 predvidio da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude, zatim stavom 2 ovog uputstva je predviđeno da se ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke

dokazuje izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta, a stavom 3 je utvrđeno da je ponuđač dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Dalje, Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 od 01.06.2023) je propisan obrazac ove izjave u kojoj ponuđač treba da navede podatke o naručiocu, postupku i predmetu javne nabavke i ponudi, te privrednom subjektu, kao i da se izjasni u odnosu na sve tenderskom dokumentacijom predviđene uslove za učešće u postupku javne nabavke i osnove za isključenje iz postupka, dok su kao mogući odgovori predviđeni „Da“ ili „Ne“, sa pravougaonim ikonicama ispred istih, i dato je Uputstvo za popunjavanje izjave koje čini sastavni dio obrasca.

Naime, Uputstvom za popunjavanje izjave, dio III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, tačka B: Uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, je predviđeno, između ostalog, da u ovom dijelu privredni subjekat jasno navodi da li je odgovor "Da".

Uvidom u ponudu ponuđača **GANIĆ ŠUČKO KOJU OBAVLJA PRIVREDNU DJELATNOST – BRZA HRANA "SUISS DONER" – PLAV,**

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač uz ponudu dostavio Izjavu privrednog subjekta u kojoj se u dijelu III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke, tačka B: Uslov u vezi dospelih obaveza plaćanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, u rubrikama predviđenim za odgovor na pitanje pod tačkom b „Da li privredni subjekat, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa?“ i pitanje pod tačkom c „Da li je privrednom subjektu odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava?“ označio je odgovor sa „Da“.

Službeno smo preko portala CEJN tražili kod Poreske uprave da nam dostave uvjerenje o izmirenim obavezama, takođe smo od istih dobili uvjerenje broj 13/03-2-6333/25 od 22.12.2025.godine, gdje poreski obaveznik Šučko Ganić iz Plava ima neizmirene obaveze u iznosu od 1.300,13 eura.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.


Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

direktor Predrag Tončić



(potpis)

